




7. Barug. Ipabitay ang inyong mga kamot sa inyong kilid ug iparelaks kini. Bantayi ang natural nga kurba niini, ingon og naggunit kini og bola. Sa inyong paglingkod pag-usab, ibutang ang inyong mga tudlo diha sa keyboard, sa mao gihapon nga natural nga kurba.
8. Ipahimutang ang inyong mga kamot ibabaw sa keyboard, nga mohikap duol sa sentro sa lugar

sa puti nga mga key. Ipaibabaw sa keyboard ang inyong mga palad, pero ayaw ipatong sa mga key o sa kahoy ubos sa mga key.

9. I-strike ang key gamit ang tumoy sa inyong tudlo. Ipadayon ang pagkakurba sa kada tudlo, moalsa niini gikan sa buko sa tudlo sa luyo sa inyong kamot. Sa inyong pag-strike sa key, kinahanglan nga ang tudlo kanunay nga nagbawog.



### Magpatukar pinaagi sa Tudlo nga Ginumerohan

Sa pagtabang kaninyo sa pagbutang sa husto nga mga tudlo diha sa matag key, ang mga tudlo gihatagan og numero sama sa gipakita dinhi. Ang mga numero

sa tudlo gisulat tupad sa mubo nga mga sulat sa pahina.

Ibutang ang imong kamot ibabaw sa bisan unsa nga grupo sa lima ka mga key, maghikap ang matag tudlo ibabaw sa usa ka key. Praktisa ang mga numero sa tudlo

pinaagi sa pagpatukar sa mga key uban sa saktong tudlo sama sa gipakita. Ang notes nga dunay tul-id nga linya pataas alang sa tuo nga kamot. Ang notes nga dunay tul-id nga linya paubos alang sa wala nga kamot.